



## MMOA DE MA NEW YORK ATUKɔTENAFo

### EMFA HO SE EBIA WOYE OTUKɔTENANI NO, NEW YORK KUROPɔN NO BɛBOA WO.



#### Mmara ho Mmoa ma Atukɔtenafo

Sɛ wopɛ mmara ho mmoa ma atukɔtenafo a wuntua sika na bammɔ wom a, frɛ 800-354-0365, fi Dwoda kosi Fida, 9AM (anɔpa) kosi 6PM (anwummere).



#### NYC Ahyɛnsode Kaade

Pɛ IDNYC no bi, mantam no mu ahyɛnsode kaade ma wɔn a wɔte NYC a wɔadi mfe 10 rekɔ na wuntua hwee. Yɛ no foforo wɔ intanɛt so anaa yɛ ɔfrɛ ho **nhyehyɛ 311** anaa kɔ **nyc.gov/idnyc**



#### Engiresi Adesua

Fa wo ho hyɛ **Engiresi sua a wuntua hwee** mu bere biara, baabiara. Kɔ **wespeaknyc.cityofnewyork.us** sɛ wopɛ nsem foforo a.



#### Ayarehwe

**NYC Health + Hospitals (H+H)** H+H betumi ahwe wo wɔ ntɛmpɛ tebea mu, wopɛ ayarehwe, wopɛ sɛ wowɔ panɛɛ, ne afoforo. Frɛ **7183876407** na wɔakyerɛ wo kwan akɔ ayarehwebea a ɛbɛn wo. Sɛ wopɛ sɛ wode wo ho hyɛ ayarehwe ho nsiakyibaa, a ebi ne **NYC Care** nhyehyɛ no mu a, frɛ **646-NYC-CARE (646-692-2273)** anaa kɔ **nycare.nyc**



#### Adwen mu Ayarehwe

Sɛ wopɛ mmoa wɔ adwen mu ayarehwe ho a ɛyɛ kokoam ne nea ɛfa nnuru a wɔde di dwuma ho a, frɛ **888-692-9355** anaa **988**, kyerɛw **WELL** kɔ **65173** anaa kɔ **mentalhealthforall.nyc.gov**



#### Tebea ahorow a ɛgye ntɛmpɛ

Wɔ tebea a ɛgye ntɛmpɛ mu no, frɛ **911**. Tebea a ɛgye ntɛmpɛ betumi ayɛ nea wuhia mmoa ntɛm fi polisifo, odumgyafo anaa ambulansefo ho. **Mmara mma kwan sɛ New York Kurow Polisifo Asoɛ no sɛ wobebisa mmaratofɔ, adansefo anaa nnipa afoforo bi a wɔrɛpɛ mmoa afi wɔn ho no wɔn atukɔtena gyinabea.**



#### Nhomasua

NYC mmofra a wɔadi fi mfe 4 kosi 21 nyinaa betumi akɔ aban sukuu. Wopɛ hokwan yi a, kɔ **schools.nyc.gov/fwc** anaa frɛ **311**.



#### Mmoa ne Amanɛɛbɔ ahorow

Wopɛ sɛ wunya kurow no mu mmoa ahorow bi anaase wobɔ ɔhaw bi ho amanɛɛ? Frɛ **311** anaa kɔ **portal.311.nyc.gov**



#### NYC Atukɔtena ho Nsem Ahomatrofo

Frɛ yɛn nɔma wɔ **212-788-7654** fi Dwoda kosi Fida, 9AM kosi 5PM, anaa kyerɛw email ma yɛn wɔ **askmoia@cityhall.nyc.gov**



## MMOA DE MA NEW YORK ATUKɔTENAF0

### EMFA HO SE WOYE OTUKɔTENANI NO, WOWɔ HOKWAN AHOROW.

#### Kwati Atukɔtena ho Nnaadaa

Se wuhia mmaranimfo mmoa wo atukɔtena ho nsem a, wone mmaranimfo anaa onanmusini a mmara ama no kwan nkutoo na enni. Wubehu saafo yi a wɔama won kwan no din wo [nyc.gov/immigrants](https://nyc.gov/immigrants).

#### Hokwan ahorow wɔ Atukɔtena ho Mmara Dwumadi mu

Ennka NYC adwuma ho se wɔbema atukɔtena ho mmara aye adwuma. Se mantam no mu adwumayefo ba wo nkyen a, wowɔ hokwan ahorow. Ko [nyc.gov/knowyourrights](https://nyc.gov/knowyourrights) anaa fre yen noma a wuntua hwee wo **800-354-0365**.

#### Hokwan a Adwumayefo Wɔ

Wo New York Kurow mmara ase no, wowɔ hokwan se wosre kwan fi adwumam kɔsa wo ho yare na wɔatua wo ka, wotua wo sika a εse wo adwumam ne bere a woaye adwuma atra so, ne hokwan afoforo. Ko [nyc.gov/workers](https://nyc.gov/workers) na wuanya mmoa anaa fre **212-436-0381**.

#### Bɔ Animtiaabu ho Amanεε

Wo NYC mmara ase no, wɔmma ateete ne animtiaabu ho kwan. Wope se wɔbɔ animtiaabu bi ho amanεε a, yesre wo fre **212-416-0197**.

#### Bammɔ wɔ Afie mu Ayayade ho

NYC wɔ ho se wɔbεboa wo se wɔrefa ayayade mu a. Wubetumi akɔ [nyc.gov/nychope](https://nyc.gov/nychope) anaa fre NYC Afie mu Ayayade Asoεε noma wo **800-621-HOPE**.

#### Hokwan a Nea Wahai Dan Wɔ

Wuhia mmoa fa nsem bi a εda wone wo fie wura ntam anaa? Ko [nyc.gov/tenantprotection](https://nyc.gov/tenantprotection) anaa fre **311** na ka se "tenant helpline" na wuanya mmoa a wuntua hwee.

#### Hokwan a Wowɔ se Wunya Dabere

Wowɔ hokwan se wubisa ma wɔma wo dabere bere a wunni baabi da no. Pe dabere ho mmoa denam DHS beae a wɔakyerε a wɔbekɔ ho no. Fre **311** na wuanya nsem pii.

#### Bammɔ ma Adetɔfo

Wone adwumakuw bi wo ɔhaw bi? Se ɔdetɔfo no, wowɔ hokwan ahorow. Fa wo haw ko [nyc.gov/consumers](https://nyc.gov/consumers) anaa fre **311**.